



CATTARO AUDIT D.O.O.

REVIZORSKA KUĆA

KOTOR, Truč br.51.

PIB 03282473

PDV 92/31-02609- 3

ŽR 520-1517-83

e-mail : cattaroaudit@gmail.com

mob: 069/044-461

"CATTARO AUDIT" D.O.O. *Direkcija*
Broj 08-1 *za*
Kotor, 24.03 *25* *Revizija* god.

"CATTARO AUDIT" D.O.O. *SAVJET*
Broj 08-2 *za*
Kotor, 24.03 *25* *Revizija* god.

IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI

ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024.GODINE

KOTOR, mart 2025.god

S A D R Z A J :

1.	OSNOV IZDAVANJA IZVJEŠTAJA	3
2.	OPIS PRIVREDNOG DRUŠTVA I VLASNIČKA STRUKTUTRA	3
3.	PRIPADNOST MREŽI	4
4.	UPRAVLJAČKA STRUKTURA	4
5.	SISTEM KONTROLE KVALITETA	5
6.	KONTROLA POSLOVANJA	5
7.	SUBJEKTI OD JAVNOG INTERESA	6
8.	KONCEPT NEZAVISNOSTI	7
9.	KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA	8
10.	FINANSIJSKE INFORMACIJE	9
11.	POPIS SUBJEKATA KOME JE DRUSTVO ZA REVIZIJU U PREDHODNOJ GODINI VRSILO REVIZIJU	10
12.	MJERE ZA UTVRĐIVANJE ZARADA REVIZORSKIH PARTNERA	10
13.	ODOBRAVANJE IZVJESTAJA	11

1. OSNOV IZDAVANJA IZVJEŠTAJA

Izvještaj društva za reviziju se izdaje u skladu sa članom 26 Zakona o reviziji (Sl.list CG br. 1/17) i odnosi se na podatke o aktivnostima privrednog društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2024.godine

2. OPIS PRIVREDNOG DRUŠTVA I VLASNIČKA STRUKTURA

Opis privrednog društva

Društvo za reviziju „CATTARO AUDIT“ DOO KOTOR je osnovano 02.10.2019. godine za reviziju, računovodstveni, finansijski i poreski konsalting. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima osnivanje Društva „CATTARO AUDIT“ DOO KOTOR je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02.10.2019. godine pod registracionim brojem 5-0904646 /001.

Zadnja promjena u registru je 08.03.2023.godine pod registarskim brojem 5-0904646/004

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Naziv firme:	„CATTARO AUDIT“ DOO
Mjesto:	KOTOR
Adresa za prijem pošte:	Kotor, Truč br .51
Adresa kancelarije;	Kotor, Truč br. 51
Matični broj:	03282473
PDV broj:	92/31-02609-3
Šifra osnovne djelatnosti:	69.20;
Naziv osnovne djelatnosti:	Racunovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savjetovanje

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50904646

Društvo je u skladu sa članom 16 Zakona o reviziji (Sl.list CG br. 01/17) i cl.18,21 i 106 Zakona o upravnom postupku (Sl.list CG br. 56/14...37/17) dobilo Rjesenje o izdavanju dozvole za obavljanje revizije, Ministarstva Finansija Crne Gore za obavljanje djelatnosti revizije.

Društvo obavlja djelatnos revizije sa sledećim registracionim oznakama:

Broj dozvole za rad u Ministarstvu finansija: 05-168924 od 28.10.2019.

Broj Registra društava za reviziju u Ministarstvu finansija: 1031.

Društvo je profesionalno osigurano kod osiguravajuće kuće GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD Podgorica od profesionalne odgovornosti prema trećim licima za obavljanje poslova revizije i posjeduje polisu osiguranja broj 7767188 od 10.12.2024.god.

Usluge revizije i konsultantske usluge usklađene su sa međunarodnim standardima i zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Naša misija je da usluge obavljamo stručno, kvalitetno i pouzdano u skladu sa Zakonskim propisima Crne Gore, Međunarodnim standardima i Kodeksom profesionalne etike.

U cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta naših usluga uspostavili smo saradnju i sa drugim revizorskim društvom u domenu metodologije razmjenjujemo iskustva i znanja na bazi koncepta „peer review“, sa revizorskom kucom Santa Fe Montenegro.

Vlasnička struktura

Osnivač društva su dva fizička lica i to:

1. Dr Radovan Samardžić, licencirani ovlašćeni revizor iz Kotora, JMBG, sa 90 % udjela
2. Borislav Ivanković, licencirani ovlašćeni revizor iz Podgorice, JMBG, sa 10 % udjela.

3. PRIPADNOST MREŽI

Revizorsko društvo ne pripada ni jednoj mreži, i nema poslovnih jedinica.

4. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- Osnivači
- Odbor direktora
- Izvršni direktor

Članovi društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem i odlučuju o svim pitanjima koja prema Zakonu o privrednim društvima spadaju u nadležnost Osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću. Osnivaci društva imenuju Odbor direktora od tri člana čiji mandate traje četiri godine. Društvo imenuje Izvršnog direktora čiji mandat traje neodređeno vrijeme sa neograničenim ovlaštenjima.

5. SISTEM KONTROLE KVALITETA

U skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Kodeksom etike za profesionalne računovodje i Zakonom o reviziji Crne Gore, Društvo je usvojilo Metodologiju za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja. Društvo kontinuirano sprovodi i održava procedure sistema kvaliteta u radu kao vrhunski prioritet. Interno su detaljno razrađeni postupci za izvođenje poslova revizije, što predstavlja osnovu kvaliteta rada.

U skladu sa Međunarodnim standardom kontrole kvaliteta (ISQC1), sistem kontrole obuhvata slijedeće ključne elemente:

- odgovornosti društva za kvalitet rada,
- primjena etičkih zahteva profesionalne etike,
- planiranje izvođenja poslova revizije
- identifikacija mogućih rizika,
- prihvatanje nastavka angažovanja kod klijenta kao i specifična angažovanja,
- obuka sopstvenih i angazovanih kadrova i kontinuiranog usavršavanja,
- kontrola kvaliteta svakog partnera angažovanja, - nadzor/monitoring.

Procedura za praćenje kontrole kvaliteta revizorskih aranžmana, naročito kod revizije subjekata od javnog interesa, obuhvata objektivnu kontrolu i uvjeravanje da su propracene procedure, i svi revizorski postupci i procjene radi davanja odgovarajućeg revizorskog Misljenja.

Rukovodstvo ima odgovornost za kvaliteta u radu, i na način da kontinuirano kod angažovanog osoblja podstiče i zahtjeva odgovornost po pitanju nezavisnosti i kompetentnosti, radi uspostavljanja najboljeg kvaliteta u radu revizije.

Rukovodstvo posebno insistira na integritetu i objektivnost u izvršavanju posla kao i svih etički zahtjev da se stručno i sa dužnom pažnjom prikazuje profesionalno znanje i ponašanje, kao i odgovornosti kod pristupa poverljivih podataka klijenata.

Revizorska kuca sprovodi procedure i postupke prihvatanja i zadržavanja klijenta na način da vrši analiziranje svih potencijalnih rizike kao i odgovornog utvrđivanje stepena prihvatljivosti angažmana.

Revizorska kuca je uspostavila sistem kontrole kvaliteta da efikasno identifikuje, uoci, prati i otklanja nepravilnosti u skladu sa MRS i svojim opštim aktima.

6. KONTROLA POSLOVANJA

Eksterna kontrola kvaliteta, prema Zakonu o reviziji, obavlja se najmanje u periodu od tri godine.

Eksterna provjera kvaliteta rada Društva, od strane Ministarstva finansija nije obavljana.

Kontrola kvaliteta ima za cilj da se nepristrasnom provjerom radne dokumentacije utvrdi da se

procedure kvaliteta pravilno primjenjuju, da su ispoštovani revizorski postupci i procedure, da postoji dokumentovanje radnih postupaka kao i ocjena posla izvršene revizije sa ocjenom izdatog Mišljenja revizora.

Angažovani ljudski resursi

Resursi kadrova revizorske kuće su ključ uspješnosti obavljanja poslova revizije. Izbor kadra i personalni razvoj podrazumjeva angažovanja saradnika koji će biti u mogućnosti da odgovore zahtjevima angažovanja.

Obavezno profesionalnog usavršavanja kao i kontinuiranog usvajanja znanja.

Obaveze naših saradnika je praćenje obuka, kurseva, seminara, kongresa, simpozijuma i dr. za profesionalnu edukaciju u zemlji i inostranstvu.

Praksa su stručne konsultacije, razmjene iskustva, praktične obuke, dobijanje /davanje praktičnih savjeta, praćenja i pregled rada na reviziji.

Metodologija poštovanje procedura koje daju detaljna uputstva u pogledu izbora najboljeg načina njihove dosledne primjene se sprovodi. Poslovno angazovanje zahtjeva i dodatne napore u pogledu praćenja zakonskih propisa, specifičnih i posebnih zahtjeva, tumačenja, korišćenja eksternih baza podataka, dodatnih informacija, stručne literature i slično.

Kvaliteta rada predstavlja dio utvrđenih procedura sa ciljem kontinuiranog uvjeravanja da su usvojene politike i procedure na sistem kontrole kvaliteta vrsi angažovano osoblje, relevantnost i adekvatne primjene u skladu sa profesionalnim zahtjevima revizije.

7. SUBJEKTI OD JAVNOG INTERESA

Nema

8. KONCEPT NEZAVISNOSTI

Zadržavanje nezavisnosti je od najveće važnosti za revizorsko društvo.

Postupke prihvata i nastavka suradnje s klijentima omogućuje procjenu rizika, sposobnost društva za izvršenje preuzetog posla i bilo koje druge etičke rizike koji se tiču nezavisnosti i opštih sukoba interesa. Pružanje dodatnih usluga naruciocu revizije je podložno prethodnom odobrenju od strane partnera revizije. To pružanje usluga je takođe podložno odobrenju od strane revizorskog odbora naručioca revizije kada to zahtijevaju revizorski standardi ili kada je naručilac revizije pokrenuo postupak za prethodno odobrenje takvih usluga.

Potpuni popis ne-revizijskih usluga stavljaju se na uvid naručiocu revizije. Te su ne-revizijske usluge podložne prethodnom dogovaranju i naknadnom popisivanju te potvrđivanju o nezavisnosti.

Godišnja Izjava nezvisnosti partnera i osoblja te detaljni pregled bilo kakvih dokumenata koje bi mogle ugroziti nezvisnost revizije. U tom smislu, niti partneri niti njegova uža porodica ne mogu primiti bilo kakvu finansijsku korist od naručioca revizije. Lični ili porodični odnosi između

članova tima za revizije i člana uprave naručioca revizije ili bilo kakva lica na ključnom položaju u reviziji su zabranjeni.

Ugovorna društva, partneri i osoblje koje radi na poslu revizije ne mogu biti u finansijskim ili poslovnim odnosu s naručiocem revizije izvan utvrdjenih finansijskih odnosa naručioca revizije.

Osposobljavanje zaposlenih u društvu po svim etičkim pravilima i procedurama društva.

Savjetovanje sa stručnjacima u vezi tehničkih, etičkih i ostalih područja.

Ograničenje naknada naručilaca revizije kako bi se izbjegla finansijska zavisnost o jednom ili nekoliko naručilaca.

Tacna i jasna pravila vezana za sukobe interesa, gdje postoji moguća prijetnja, posao se može odbiti ili se mogu primijeniti odgovarajuće mjere zaštite.

Metoda plaćanja partnera koja uključuje kvalitet postupaka, a ne samo visinu naplaćene naknade, broj postignutih clijenata, dodatne izvedene postupke.

Društvo je uspostavilo politike i procedure koje omogućavaju uvjeravanje da je Društvo, kao i njegovi zaposleni, nezavisni u izvršavanju poslova u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Okolnosti i odnosi koji mogu ugroziti nezavisnost utvrđeni su Međunarodnim standardima revizije i Kodeksom etike za profesionalnih računovođa.

Usaglašavanje poslovanja Društva sa principima nezavisnosti je kontinuiran proces, koji podrazumjeva, procedure nezavisnosti, praćenje i provjera nezavisnosti na godišnjem nivou, odgovornost i podizanje kulture koja podrazumjeva nezavisnost, disciplinske politike i procedure

Izjava o nezavisnosti rada Društva

U skladu sa članom 8. Zakona o reviziji ("Sl. List CG br 01/17), izjavljujemo da „CATTARO AUDIT“ DOO KOTOR ima ustanovljene procedure koje se odnose na nezavisnost rada za reviziju angažovanog osoblja u društvu za reviziju u odnosu na klijenta i revizijsko angažovanje i potvrđujemo da je obavljen interni pregled poštovanja zahtjeva nezavisnosti. Revizorski angažmana je prihvatljiv u smislu odredaba Zakona o reviziji, direktor društva „CATTARO AUDIT“ DOO KOTOR, razmatra postoje li prijetnje u pogledu nezavisnost društva za reviziju u slučaju prihvatanja konkretnog klijenta.

9. KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA

Revizorsko društvo je uspostavilo politiku, plan i program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Edukacije se ostvaruje preko održavanja seminara, razmjene i prenošenja iskustava usmjerenih u svrhu razvoja prakse, ujednačavanje načina rada i dosledne primjene standarda kvaliteta. Pracenje predavanja, radionica i drugih edukacije, radi osposobljavanja osoblja uz primjenu Etičkog kodeksa kod obavljanja poslova revizije u funkciji poboljšanja sistema kvaliteta u radu.

A sve u cilju sticanja i održavanja potrebnih znanja, vještina i sposobnosti u obavljanju poslova revizije finansijskih iskaza,

Društvo učestvuje u savjetovanjima o raznim temama, uključujući reviziju, korporativno upravljanje, finansijsko izvještavanje, procjene imovine, obaveza i kapitala.

Naši zaposleni se redovno obučavaju u stvarnim i mogućim razvojima propisa. To pomaže našim revizorima u predviđanju takvih promjena i boljoj usluzi za naručioce poslova revizije.

Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja se sprovodi na više načina:

- Vrši se upoznavanje i razrada praktičnih primjera načina rada iz oblasti revizije, edukacija vezano za pružanje usluga procjena imovine i kapitala, finansijskog, računovodstvenog i konsaltinga u vezi sa porezima i slično.

- Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore organizije kontinuiranu profesionalnu edukaciju računovodja a najmanje jednom godišnje organizuje kontinuiranu profesionalnu edukaciju za revizore

- Kontinuirano se prati i primenjuje zakonska regulativa, savremena informatička tehnika, obezbeđuje stručna literatura iz oblasti računovodstva i revizije,

- Poseban vid kontinuirane edukacije odnosi se na prepoznavanje rizika, procjena i upravljanje rizikom kriminalnih radnji i pranja novca.

10 FINANSIJSKE INFORMACIJE

Društvo je u protekloj 2024. godini ostvarilo prihode, i to:

PRIHODI OD UGOVORENE REVIZIJE	44.713,00
PRIHODI OD USLUGA UVJERAVANJA	6.700,00
OSTALO	1.000,00

UKUPNO	52.413,00 €
--------	-------------

Prihodi po zapocetim ugovorima za 2025.god.	4.181,00
---	----------

PRIHOD PO ZAVRSNOM RACUNU ZA 2024.god.	56.594,00 €
---	--------------------

Spisak ovlašćenih revizora u Društvu u 2024.

Ime	Prezime	Adresa	Reg. broj
Radovan	Samardzic	Kotor, Dobrota Truc 51	086
Borislav	Ivankovic	Podgorica,Piperska 370/2	096

11 POPIS SUBJEKATA KOME JE DRUSTVO ZA REVIZIJU U PREDHODNOJ GODINI VRSILO REVIZIJU

Društvo za reviziju je tokom 2024.godine u skladu sa članom 26 I članom 29 Zakona o reviziji Crne Gore (Službeni list br 001/17 od 09.01.2017) sprovelo statutarnu reviziju sledećim subjektima:

- Autobuska stanica doo – Tivat
 - Aurel doo – Podgorica
 - Bar kod doo – Podgorica
 - Briv constuktion doo -Kotor
 - DP Hotel Facility doo – Kotor
 - Efel motors doo – Podgorica
 - Kavarić group doo – Podgorica
 - 13 jul Plantaze doo-Podgorica
 - PAM nvo -Podgorica
 - Interpretatori nvo – Podgorica
 - Aqua mont doo -Herceg Novi
 - Cotee doo-Podgorica
 - Tabacco shop doo-Podgorica
 - Vatrostalna ad- Podgorica
 - Higijena ad - Podgorica
-

12. MJERE ZA UTVRĐIVANJE ZARADA REVIZORSKIH PARTNERA

Zarada Partnerima – vlasnicima isplaćuje se, iz dobiti Društva po donosenju odluke o raspodjeli dobiti, uzimajući u obzir sledece elemente:

- na osnovu postignutih rezultata poslovanja,
- u skladu sa normativnim aktima Društva

Na osnovu izveštaja Odbora direktora i izvrasnog direktora, vlasnici donose odluku o rasporedu dobiti, ne ugrozavajući poslovnost rada društva.

13 ODOBRAVANJE IZVJESTAJA

Ovaj izveštaj je odobren Odlukom Odbora direktora društva 24.03.2025.godine

KOTOR, 24.03.2025.godine



Lice ovlasćeno za zastupanje društva za reviziju

Dr Radovan B Samardzic, Ovlasceni revizor
Sertifikovani racunovodja